

SARAJEVO

(podnosilac zahtjeva)

Broj: _____

Datum: _____

JEDINICA GRANIČNE POLICIJE AERODROM SARAJEVO

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“ broj 53/09 i 54/10) i člana 10. stav 2. Pravilnika o izgledu, sadržaju, uvjetima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvola za kretanje i zadržavanje lica na međunarodnim aerodromima, podnosi se

Z A H T J E V

za izdavanje jednodnevne dozvole za kretanje i zadržavanje lica na
Međunarodnom aerodromu SARAJEVO, za

Ime i prezime

Broj lične isprave

ZAPOSLEN

Dozvola za imenovanog-e je/su potrebne za dan _____ u vremenu od
_____ do _____ sati.

Obrazloženje:

Za navedeno-a lice-a potrebno je izdati dozvolu za kretanje i zadržavanje

U pratnji imenovanog/imenovanih će se nalaziti _____
koji-a posjeduje dozvolu za kretanje i zadržavanje broj _____ .
Kontakt telefon odgovornog lica _____ .

MP

Potpis odgovorne osobe

Emir Valjevac